


Grade 1



TERM 1



HL VEN




**WORKSHEET
PACK**

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 3






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muḽe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaḽu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		




ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA
MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			
---	-------	--	--	--	--





ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḡa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḡa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḡu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>fara</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fama</p> </div> </div>			

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muḲa wa ha Bongi			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤ.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  fema </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  fama </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤ.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  meme </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  eba </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaⁿu. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		lala	luma	lofo	




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		luma	uba	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	u	l
		luma	lufu	fama	fema
	OLANI	Mutukana o ima			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaⁿu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gala </div> <div style="text-align: center;">  gulu </div> </div>			




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	a
		ima	gulu	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u
		ima	gemo	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>		

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h
		hafu	hama	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>hafu</p>  <p>hama</p>




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d
		duda	dada	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>d</p>  <p>d</p>




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dada</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hola</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> </div>			




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENƘA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			




ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaṅare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni yaⁿu. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			


ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1

VHEGE 3





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muṅe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a	a
		a	a	a	a
	OLANI	Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaṅu.			
					
		a	a		






ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaḲu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>		

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		




ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni ya_nu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA
MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			
---	-------	--	--	--	--





ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḡa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḡa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḡu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>fara</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fama</p> </div> </div>			

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muḲa wa ha Bongi			

ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱠa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso buguni yaᱠu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		fema	fomo	fama	




ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱠa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso buguni yaᱠu. Ñwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fomo	eba	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yau. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		lala	luma	lofo	




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		luma	uba	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	u	l
		luma	lufu	fama	fema
	OLANI	Mutukana o ima			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gala </div> <div style="text-align: center;">  gulu </div> </div>			




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	a
		ima	gulu	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u
		ima	gemo	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>		

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni ya^u. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	---






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hafu	hama	huma	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>hafu</p>	 <p>hama</p>




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	d
		duda	dada	deme	doba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḡu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>d</p>	 <p>d</p>




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dada</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hola</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> </div>			




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENĐA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			




ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA
MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	


ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 3






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muṅe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a	a
		a	a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaṅu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		




ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yaḽu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			

LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			




LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>
---	-------	--





ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḡa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>fara</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fama</p> </div> </div>			

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḡa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḡa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muḡa wa ha Bongi			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤ.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  fema </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  fama </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤ.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  meme </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  eba </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yau. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> </div>			




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>uba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	o	f	l
		luma	lufu	fama
	OLANI	Mutukana o ima		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gala </div> <div style="text-align: center;">  gulu </div> </div>			




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	a
		ima	gulu	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u
		ima	gemo	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>		

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hafu	hama	huma	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>hafu</p>	 <p>hama</p>




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	d
		duda	dada	deme	doba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>d</p>	 <p>d</p>




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nṅḁa	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dada</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nṅḁa	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hola</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> </div>			



**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENƘA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			






ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaṅare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	m	f
		humi	duda	mema	fema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		bafu	uba		




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	h	f	d	a
		ola	fola	deme	baba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaᱠu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		o	o		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare zwifanyiso buguni yaḽu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare zwifanyiso buguni yaḽu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	


ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 3






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muḽe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaḽu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaḲu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>		

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		




ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yaḲu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			

ḲAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			




ḲAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>
---	-------	--





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱠa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱠa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaᱠu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>fara</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fama</p> </div> </div>			

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			




ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muḲa wa ha Bongi			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaⁿu. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> </div>			




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>uba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	u	l
		luma	lufu	fama	fema
	OLANI	Mutukana o ima			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gala </div> <div style="text-align: center;">  gulu </div> </div>			




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤᱨᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	i	g	g	a
		ima	gulu	gaga	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤᱨᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u	g
		ima	gemo	guma	gidi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>			

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h
		hafu	hama	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>hafu</p>  <p>hama</p>




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d
		duda	dada	doba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>d</p>  <p>d</p>




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		hama	dada	damu	




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		doba	hola	hafu	



**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENƘA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			






ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaṅare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	m	f
		humi	duda	mema	fema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		bafu	uba		




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	h	f	d	a
		ola	fola	deme	baba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaᱠu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		o	o		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	


ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1

VHEGE 3






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muṅe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a	a
		a	a	a	a
	OLANI	Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaṅu.			
					
		a	a		






ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaḲu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		




ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  e </div> <div style="text-align: center;">  e </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yaḲu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







ḲAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







ḲAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>
---	-------	--






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḡa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḡa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḡu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>fara</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fama</p> </div> </div>			

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muḲa wa ha Bongi			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		fema	fomo	fama	




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fomo	eba	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaⁿu. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> </div>			




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>uba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	u	l
		luma	lufu	fama	fema
	OLANI	Mutukana o ima			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gala </div> <div style="text-align: center;">  gulu </div> </div>			




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	i	g	g	a
		ima	gulu	gaga	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u	g
		ima	gemo	guma	gidi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>			

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h
		hafu	hama	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>hafu</p>  <p>hama</p>




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d
		duda	dada	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>d</p>  <p>d</p>




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dada</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hola</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> </div>			




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENĐA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			




ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	


ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1

VHEGE 3






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muṅe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a	a
		a	a	a	a
	OLANI	Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaṅu.			
					
		a	a		






ᱠᱤᱨᱵᱷᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱵᱷᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaḲu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		

ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso buguni yaᱠu. Nwalani /a/ kana /b/</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso buguni yaᱠu. Nwalani /a/ kana /b/</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA
MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			
---	-------	--	--	--	--





ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḡa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḡare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḡa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḡare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḡu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>fara</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fama</p> </div> </div>			

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muḲa wa ha Bongi			

ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱰᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱨᱤ.</p> <p>ᱨᱤᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		fema	fomo	fama	




ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱰᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱨᱤ.</p> <p>ᱨᱤᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fomo	eba	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yau. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠᱤᱨᱵᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠᱤᱨᱵᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		lala	luma	lofo	




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		luma	uba	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	o	f	l
		luma	lufu	fama
	OLANI	Mutukana o ima		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gala	gulu		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaḲu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		g	g		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	a
		ima	gulu	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u
		ima	gemo	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>		

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hafu	hama	huma	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>hafu</p>	 <p>hama</p>




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	d
		duda	dada	deme	doba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḡu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>d</p>	 <p>d</p>




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	d
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	d
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	d
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		hama	dada	damu	




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		doba	hola	hafu	




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENƘA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			






ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaṅare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	m	f
		humi	duda	mema	fema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		bafu	uba		




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	h	f	d	a
		ola	fola	deme	baba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaᱠu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		o	o		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni yaṅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	


ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1

VHEGE 3






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muṅe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a	a
		a	a	a	a
	OLANI	Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaṅu.			
					
		a	a		






ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaḲu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		




ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yaṅu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>
---	-------	--






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>fara</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fama</p> </div> </div>			

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muḲa wa ha Bongi			

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muṡa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaṡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  fema </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  fama </div> </div>			




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muṡa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaṡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  meme </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  eba </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaⁿu. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		lala	luma	lofo	




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		luma	uba	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	u	l
		luma	lufu	fama	fema
	OLANI	Mutukana o ima			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gala </div> <div style="text-align: center;">  gulu </div> </div>			




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	a
		ima	gulu	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u
		ima	gemo	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>		

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h
		hafu	hama	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>hafu</p>  <p>hama</p>




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d
		duda	dada	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḡu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>d</p>  <p>d</p>




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dada</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hola</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> </div>			




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENƘA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			




ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaṅare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	


ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1

VHEGE 3





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muḽe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a	a
		a	a	a	a
	OLANI	Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaḽu.			
					
		a	a		






ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>		







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		

ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso buguni yaᱠu. Nwalani /a/ kana /b/</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  a </div> <div style="text-align: center;">  a </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso buguni yaᱠu. Nwalani /a/ kana /b/</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  a </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA
MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>
---	-------	--





ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḡa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḡa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḡu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaᱠᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  fara </div> <div style="text-align: center;">  fama </div> </div>			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muᱠᱤ wa ha Bongi			

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muṡa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaṡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  fema </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  fama </div> </div>			




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muṡa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaṡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  meme </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  eba </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaⁿu. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> </div>			




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>uba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	u	l
		luma	lufu	fama	fema
	OLANI	Mutukana o ima			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gala	gulu		




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		g	g		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	i	g	g	a
		ima	gulu	gaga	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u	g
		ima	gemo	guma	gidi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>			

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hafu	hama	huma	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>hafu</p>	 <p>hama</p>




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	d
		duda	dada	deme	doba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḡu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>d</p>	 <p>d</p>




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		hama	dada	damu	




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		doba	hola	hafu	




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENĐA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			




ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	

ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 3





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muḽe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a	a
		a	a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaḽu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱤ ᱢᱤᱫᱷᱟ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱤ ᱢᱤᱫᱷᱟ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		




ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>
---	-------	--





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱠa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱠa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaᱠu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>fara</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fama</p> </div> </div>			

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			




ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muḲa wa ha Bongi			

ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱰᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱨᱤ.</p> <p>ᱨᱤᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		fema	fomo	fama	




ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱰᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱨᱤ.</p> <p>ᱨᱤᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fomo	eba	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaⁿu. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> </div>			




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>uba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	u	l
		luma	lufu	fama	fema
	OLANI	Mutukana o ima			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gala </div> <div style="text-align: center;">  gulu </div> </div>			




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	i	g	g	a
		ima	gulu	gaga	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u	g
		ima	gemo	guma	gidi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>			

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h
		hafu	hama	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>hafu</p>  <p>hama</p>




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d
		duda	dada	doba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>d</p>  <p>d</p>




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dada</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hola</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> </div>			




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENĐA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			




ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	


ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1

VHEGE 3






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muṅe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a	a
		a	a	a	a
	OLANI	Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaṅu.			
					
		a	a		






ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaḲu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		




ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yaḽu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA
MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			
---	-------	--	--	--	--





ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḡa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḡa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḡu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		fara		fama	

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muᱠᱤ wa ha Bongi			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤ.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  fema </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  fama </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤ.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  meme </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  eba </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaⁿu. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> </div>			




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>uba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	u	l
		luma	lufu	fama	fema
	OLANI	Mutukana o ima			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gala </div> <div style="text-align: center;">  gulu </div> </div>			




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	i	g	g	a
		ima	gulu	gaga	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u	g
		ima	gemo	guma	gidi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>			

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h
		hafu	hama	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>hafu</p>  <p>hama</p>




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d
		duda	dada	doba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>d</p>  <p>d</p>




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	d
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	d
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	d
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠoni			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dada</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hola</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> </div>			




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENĐA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			




ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	

ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 3





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muṅe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a	a
		a	a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaṅu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		




ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		


LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e

Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.



OLANI








e








e






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		m	m	m
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>		
		 m	 m	

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yañu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅdu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>
---	-------	--





ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḡa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḡa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḡu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>fara</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fama</p> </div> </div>			

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muḲa wa ha Bongi			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤ.</p>			
					
		fema	fomo	fama	




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤ.</p>			
					
		meme	fomo	eba	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yau. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> </div>			




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>uba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	u	l
		luma	lufu	fama	fema
	OLANI	Mutukana o ima			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gala	gulu		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaḲu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		g	g		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤᱨᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱨᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	a
		ima	gulu	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤᱨᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱨᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u
		ima	gemo	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>		

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hafu	hama	huma	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	d
		duda	dada	deme	doba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḡu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nṅḁa	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dada</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nṅḁa	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hola</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> </div>			




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENƘA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			




ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaṅare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		oma		omo	




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		hafu		hama	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	


ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 3






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muṅe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a	a
		a	a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaṅu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		




ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>
---	-------	--





ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		fara		fama	

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muḲa wa ha Bongi			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤ.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  fema </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  fama </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤ.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  meme </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  eba </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaⁿu. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		lala	luma	lofo	




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		luma	uba	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	u	l
		luma	lufu	fama	fema
	OLANI	Mutukana o ima			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gala </div> <div style="text-align: center;">  gulu </div> </div>			




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	i	g	g	a
		ima	gulu	gaga	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u	g
		ima	gemo	guma	gidi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>			

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h
		hafu	hama	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>hafu</p>  <p>hama</p>




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d
		duda	dada	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>d</p>  <p>d</p>




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dada</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hola</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> </div>			



**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENƘA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			

ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	m	f
		humi	duda	mema	fema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		bafu	uba		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	h	f	d	a
		ola	fola	deme	baba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		o	o		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni yaⁿu. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	

ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 3





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muḽe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a	a
		a	a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaḽu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaḲu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		




ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			

LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			




LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>
---	-------	--





ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>fara</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fama</p> </div> </div>			

ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muḲa wa ha Bongi			

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muṲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaṲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>fema</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fomo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fama</p> </div> </div>			




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muṲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaṲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>meme</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fomo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>eba</p> </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaⁿu. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		lala	luma	lofo	




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		luma	uba	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	u	l
		luma	lufu	fama	fema
	OLANI	Mutukana o ima			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gala	gulu		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaḲu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		g	g		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	a
		ima	gulu	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u
		ima	gemo	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>		

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hafu	hama	huma	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>hafu</p>	 <p>hama</p>




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	d
		duda	dada	deme	doba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>d</p>	 <p>d</p>




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱢᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱢᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱢᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱰᱤ			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		hama	dada	damu	




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		doba	hola	hafu	




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENƘA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			




ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare zwifanyiso buguni yaḽu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare zwifanyiso buguni yaḽu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	


ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1

VHEGE 3






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muṅe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaṅu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a </div> <div style="text-align: center;">  a </div> </div>		






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤᱦᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤᱦᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaḲu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		




ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA
MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  e </div> <div style="text-align: center;">  e </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yaḽu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>
---	-------	--





ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḡa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḡare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḡa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḡare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḡu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>fara</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fama</p> </div> </div>			

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			




ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muḲa wa ha Bongi			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱠa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		fema	fomo	fama	




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱠa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fomo	eba	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	golo			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaⁿu. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> </div>			




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>uba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	u	l
		luma	lufu	fama	fema
	OLANI	Mutukana o ima			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gala </div> <div style="text-align: center;">  gulu </div> </div>			




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	i	g	g	a
		ima	gulu	gaga	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u	g
		ima	gemo	guma	gidi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>			

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h
		hafu	hama	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		hafu	hama	




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d
		duda	dada	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḡu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		d	d	




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dada</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hola</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> </div>			



**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENƘA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			






ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaṅare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	m	f
		humi	duda	mema	fema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		bafu	uba		




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	h	f	d	a
		ola	fola	deme	baba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaᱠu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		o	o		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	


ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 3






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muḽe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaḽu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		






ᱠᱤᱨᱵᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱵᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaḲu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		

ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso buguni yaᱠu. Nwalani /a/ kana /b/</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso buguni yaᱠu. Nwalani /a/ kana /b/</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA
MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅdu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			
---	-------	--	--	--	--





ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḡa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḡa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḡu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱰᱤ tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaᱤᱠᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		fara		fama	

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muᱤᱠᱤ wa ha Bongi			

ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱰᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱨᱤ.</p> <p>ᱨᱤᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		fema	fomo	fama	




ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱰᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱨᱤ.</p> <p>ᱨᱤᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fomo	eba	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	golo			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaⁿu. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		lala	luma	lofo	




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		luma	uba	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	o	f	l
		luma	lufu	fama
	OLANI	Mutukana o ima		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gala	gulu		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaḲu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		g	g		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	a
		ima	gulu	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u
		ima	gemo	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>		



LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h
		hafu	hama	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		hafu	hama	




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d
		duda	dada	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḡu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		d	d	




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		hama	dada	damu	




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		doba	hola	hafu	



**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENĐA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			






ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	m	f
		humi	duda	mema	fema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		bafu	uba		




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	h	f	d	a
		ola	fola	deme	baba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaᱠu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		o	o		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUNA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	


ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1

VHEGE 3






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muḽe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a	a
		a	a	a	a
	OLANI	Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaḽu.			
					
		a	a		






ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yaḽu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENĐA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

ƘAVHUVHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>
---	-------	--





ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḡa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḡa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḡu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaᱠᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		fara		fama	

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muᱠᱤ wa ha Bongi			

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muṲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaṲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  fema </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  fama </div> </div>			




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muṲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaṲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  meme </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  eba </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaⁿu. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> </div>			




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>uba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	u	l
		luma	lufu	fama	fema
	OLANI	Mutukana o ima			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gala </div> <div style="text-align: center;">  gulu </div> </div>			




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	a
		ima	gulu	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u
		ima	gemo	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>		

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h
		hafu	hama	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>hafu</p>  <p>hama</p>




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d
		duda	dada	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>d</p>  <p>d</p>




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dada</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hola</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> </div>			




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENĐA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			




ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	


ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1

VHEGE 3






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muṅe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a	a
		a	a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaṅu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a </div> <div style="text-align: center;">  a </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		




ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yaḲu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







ḲAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







ḲAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA
MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			
---	-------	--	--	--	--





ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		fara		fama	

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muᱠᱤ wa ha Bongi			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤ.</p>			
					
		fema	fomo	fama	




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤ.</p>			
					
		meme	fomo	eba	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaⁿu. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> </div>			




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>uba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	u	l
		luma	lufu	fama	fema
	OLANI	Mutukana o ima			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gala	gulu		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaḲu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		g	g		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	a
		ima	gulu	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u
		ima	gemo	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>		

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h
		hafu	hama	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		hafu	hama	




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d
		duda	dada	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḡu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		d	d	




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nṅḁa	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dada</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nṅḁa	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hola</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> </div>			




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENƘA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			






ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaṅare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	m	f
		humi	duda	mema	fema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		bafu	uba		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	h	f	d	a
		ola	fola	deme	baba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		o	o		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare zwifanyiso buguni yaḽu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare zwifanyiso buguni yaḽu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	


ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1

VHEGE 3






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muṅe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a	a
		a	a	a	a
	OLANI	Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaṅu.			
					
		a	a		






ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yanu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>		

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		




ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		m	m	m
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>		
		 m	 m	

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yañu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA
MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>			
---	-------	--	--	--	--





ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḡa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḡare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḡa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḡare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḡu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>fara</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fama</p> </div> </div>			

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muḲa wa ha Bongi			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤ.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  fema </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  fama </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤ.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  meme </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  eba </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yau. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		lala	luma	lofo	




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		luma	uba	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	o	f	l
		luma	lufu	fama
	OLANI	Mutukana o ima		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			




LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤᱨᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱨᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	a
		ima	gulu	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤᱨᱤ ᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱨᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u
		ima	gemo	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>		



LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h
		hafu	hama	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		hafu	hama	




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d
		duda	dada	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḡu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		d	d	




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		hama	dada	damu	




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		doba	hola	hafu	




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENƘA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			




ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaṅare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	


ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1

VHEGE 3






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muḽe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a	a
		a	a	a	a
	OLANI	Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaḽu.			
					
		a	a		






ᱠᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱢᱤ ᱠᱤᱨᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱢᱤ ᱠᱤᱨᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaḲu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  b </div> <div style="text-align: center;">  b </div> </div>		

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		




ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yaḽu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>
---	-------	--





ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḡa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḡa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḡu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaᱠᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>fara</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fama</p> </div> </div>			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	muᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	muᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muᱠᱤ wa ha Bongi			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠ

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱤᱢᱤᱠᱤᱠᱤ.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  fema </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  fama </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱡ

	SEDZA U BULE	muᱤᱠᱤ	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱤᱠᱤᱠᱤ tshifanyiso buguni yaᱤᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱤᱢᱤᱠᱤᱠᱤ.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  meme </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  eba </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaⁿu. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lofo	lufu	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>		







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE			
		lala	lema	luma
	OLANI	Tseko		







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE		u	
		lala	luma	lofo
	OLANI	Murathu wa Tseko		

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> </div>			




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>uba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>lala</p> </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	u	l
		luma	lufu	fama	fema
	OLANI	Mutukana o ima			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			




LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	i	g	g	a
		ima	gulu	gaga	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u	g
		ima	gemo	guma	gidi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>			

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h
		hafu	hama	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>hafu</p>  <p>hama</p>




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱚ
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d
		duda	dada	doba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>d</p>  <p>d</p>




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dada</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡda	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hola</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> </div>			




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENĐA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			






ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	m	f
		humi	duda	mema	fema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		bafu	uba		




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	h	f	d	a
		ola	fola	deme	baba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaᱠu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		o	o		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni yaⁿu. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	


ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1
THEMO 1

VHEGE 3






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi muṅe		

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE			
	OLANI	Inwi ni tshikoloni		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a	a
		a	a	a	a
	OLANI	Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /a/ buguni yaṅu.			
					
		a	a		






ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		a	a	a
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso no thoma nga /a/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaᱠu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi no thoma nga /b/ buguni yaḲu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Jabu		







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	Ben		

ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso buguni yaᱠu. Nwalani /a/ kana /b/</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	SEDZA U BULE	ri	ya	tshikoloni
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	b	b
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso buguni yaᱠu. Nwalani /a/ kana /b/</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>		




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 4






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	a	a
		b	a	b
	OLANI	Kilasi		






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	a	b	a
		baba	aba	baa
	OLANI	Olani mudededzi a tshi khou ñwala kha tshokobodo		






LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	ñwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare tshifanyiso tshi no thoma nga /e/ buguni yaⁿu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>		






LAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e
		e	e	e
	OLANI	 e		 e




LAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	nwala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	
		m	m	m	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni ya_nu.</p>			
		 m	 m		

LAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		m	m	mema	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḽare tshifanyiso tshi no thoma nga /m/ buguni yaḽu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m </div> <div style="text-align: center;">  m </div> </div>			







LAVHUNA: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	meme	mema
		m	e	mema	meme
	OLANI	Olwethu			







LAVHUNA: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	e	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	Olwethu e kilasini			

ḲAVHUḲANU: NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	e	e	m	e
		maba	meme	mema	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		m	m	e	




ḲAVHUḲANU: NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	n̄wala	mbalo	
	BULANI ZWI PFALE	m	e	m	e
		maba	meme	mema	eba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. N̄walani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		e	m	m	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 5



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		e	m	mama	baba
	OLANI	nṅu			

MUSUMBULUWO NYITO 2



	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	m	a	b	a
		b	a	b	a
	OLANI	baba			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	muṭa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o	o
		o	oma	omba	omo

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaṅu. Nwalani /o/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o </div> <div style="text-align: center;">  o </div> </div>
---	-------	--






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḡa	wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	o	o	o
		oma	omba	omo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /o/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḡa	Wa	hashu
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f
		fema	fomo	fama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḡu. Nwalani /f/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>		




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	f	f	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso tshi re na mubvumo /f/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>fara</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>fama</p> </div> </div>			

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	o	f
		fema	fomo	fama	fifa
	OLANI	Bongi			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	muḲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	f	o
		fema	boma	mobo	fifa
	OLANI	muḲa wa ha Bongi			

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	muṲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	o	m	a
		fema	fomo	fifa	maba
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaṲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  fema </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  fama </div> </div>			




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	muṲa	wa	hashu	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	m	e
		fema	eba	meme	meme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaṲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  meme </div> <div style="text-align: center;">  fomo </div> <div style="text-align: center;">  eba </div> </div>			




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 6



MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		o	f	fomo	fama
	OLANI	mutukana na musidzana			

MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	f	b	e	m
		a	o	omba	baba
	OLANI	gloi			

LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u	u
		u	uba		


Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaⁿu. Nwalani /u/ fhasi ha tshifanyiso.



OLANI








u








u






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	u	u	u
		u	uba	
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /u/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		bafu	uba	




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili
	BULANI ZWI PFALE	l	l	l
		lala	luma	lema
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaᱠu. Nwalani /l/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		
				
		l	l	




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE				
		lofo	lufu	luma	lala
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /l/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lofo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>luma</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE				
		lala	lema	luma	lufu
	OLANI	Tseko			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE		u		
		lala	luma	lofo	lema
	OLANI	Murathu wa Tseko			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	u	l	l	u
		luma	lema	lala	lufu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		lala	luma	lofo	




ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vhana	ndi	vhavhili	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	l	u
		lufu	uba	lema	luma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare tshifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		luma	uba	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 7






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	o	f	u	l
		luma	lufu	fama	fema
	OLANI	Mutukana o ima			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	a	b	e	m
		maba	omba	uba	fama
	OLANI	Mutukana o kanda bola nga mulenzhe			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	g
		gaga	guma	gulu	gamu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha_lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni ya_nu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			






ᱠAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		gulu	gemo	guma	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gala </div> <div style="text-align: center;">  gulu </div> </div>			




ᱠAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	g	
		guma	gulu	gamu	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	i
		guma	gigi	gulu	ima
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaᱠu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> </div>			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	g	i	i
		gaga	gamu	gidi	ima
	OLANI	Karabo, Tshepo na Cathy vha khou pfa u fhasi			






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila	
	BULANI ZWI PFALE	g	i	g	g
		guma	ima	gemo	gidi
	OLANI	Karabo a tshi khou bambela			

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	a
		ima	gulu	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ima</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gulu</p> </div> </div>		




ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	u	a	lila
	BULANI ZWI PFALE	i	g	u
		ima	gemo	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso buguni ya᱆u. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>gamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>gaga</p> </div> </div>		

LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 8



MUSUMBULUWO NYITO 1




	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	baba	maba	fema	uba
		luma	imela	gulu	gemo
	OLANI	muswinki			

MUSUMBULUWO NYITO 2






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	guma	ifa	lela	fomo
		oma	meme	aba	fifa
	OLANI	hafu ya lofo			

LAHVUHILI NYITO 1






	SEDZA U BULE	vha	tamba	nnda	
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h	h
		hama	huma	humi	hola

	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>
---	--------------	--






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa
	BULANI ZWI PFALE	h	h	h
		hafu	hama	humi
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yaḡu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>hafu</p>  <p>hama</p>




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nḡḡa
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d
		duda	dada	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḡu. Nwalani /d/ fhasi ha tshifanyiso.</p>		 <p>d</p>  <p>d</p>




ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaᱠᱤᱰᱤ zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwi re na mubvumo /d/ buguni yaᱠᱤᱰᱤ. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  dada </div> <div style="text-align: center;">  duda </div> </div>			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		dada	duda	damu	deme
	OLANI	zwisusu			







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nᱠᱤ	
	BULANI ZWI PFALE	d	d	d	
		doba	dada	damu	dema
	OLANI	zwiᱠᱤᱨᱤᱰᱤ			

ḲAVHUṲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nṅḁa	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	d	h
		hafu	damu	duda	hama
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		hama	dada	damu	




ḲAVHUṲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	vha	tamba	nṅḁa	
	BULANI ZWI PFALE	h	d	h	d
		huma	damu	hama	deme
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaṅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		doba	hola	hafu	




**LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI ƘA
MUSHUMO - TSHIVENƘA GIREIDI 1
THEMO 1**

VHEGE 9






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	d	g	e	o
		duda	gemo	eba	omba
	OLANI	tshikolo			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	u	m	f	e
		gulu	ima	fama	lela
	OLANI	Khonani yaṅu			




ƘAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	b	h
		maba	damu	baa	huma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso zwi re na mubvumo /g/ buguni yaṅu. Nwalani /g/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	m	d	e	o
		maba	doba	lela	gemo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  lala </div> <div style="text-align: center;">  luma </div> </div>			








ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	e	f	h
		gaga	imela	fifa	hafu
	OLANI	Dan			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	l	o	g	h
		lema	oma	gulu	humi
	OLANI	Mudededzi wa Dan			

AVHUṬANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	e	m	l	h
		eba	guma	luma	hola
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		gamu	lofo	ima	




ḶAVHUṬANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	ya	tshikoloni	
	BULANI ZWI PFALE	a	f	i	g
		baba	fema	ima	gaga
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḷare zwifanyiso buguni yaḅu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	baa	lala	




LUAMBO LWA HAYANI BAMMBIRI LA MUSHUMO - TSHIVENDA GIREIDI 1 THEMO 1

VHEGE 10






MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	f	i
		gaga	gamu	fola	ifa
	OLANI	gamu			






MUSUMBULUWO NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	a	m	e
		mala	lima	meme	lela
	OLANI	bege			






LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	h	f
		bibi	doba	hama	femaa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni kha^lare zwifanyiso zwi re na mubvumo /b/ buguni ya^u. Nwalani /b/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			






ĽAVHUVHILI NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	e	a	f
		maba	deme	huma	lofo
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /o/ buguni yanu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oma</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>omo</p> </div> </div>			




ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	a	g	u
		baba	aa	gamu	guma
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khalare zwifanyiso zwi re na mubvumo /h/ buguni yanu. Nwalani /h/ fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hafu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hama</p> </div> </div>			




ḲAVHURARU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	b	u	l	m
		baba	uba	lufu	imela
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso zwi re na mubvumo /d/ buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>↑ doba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> </div>			







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	g	a	b	e
		gemo	ima	maba	lela
	OLANI	Buhlebendalo			







ḲAVHUḲA NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	h	u	b	i
		hola	luma	dada	ila
	OLANI	Buhlebendalo o sinyuwa			

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	l	u	f	i
		lala	luma	fomo	ifa
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		meme	fama	gulu	

ḲAVHUḲANU NYITO 2

	SEDZA U BULE	u	imela	gamu	
	BULANI ZWI PFALE	i	a	e	u
		ifa	luma	mema	hafu
	OLANI	<p>Olani ni dovhe ni khaḲare zwifanyiso buguni yaḲu. Nwalani ipfi fhasi ha tshifanyiso.</p>			
					
		damu	hafu	bugu	